

(„Službene novine Federacije BiH“, br. 8/04)

FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

68

Na osnovu člana 46. stav 1., u vezi sa članom 16. stav 3. i članom 17. stav 1., Zakona o zaštiti od jonizirajućih zračenja i radijacionoj sigurnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/99), federalni ministar zdravstva, donosi

**PRAVILNIK**

**O GRANICAMA IZNAD KOJIH LICA NE SMIJU BITI IZLOŽENA OZRAČENJU**

**I- OSNOVNE ODREDBE**

Član 1.

Ovim pravilnikom, u skladu sa Zakonom o zaštiti od jonizirajućih zračenja i radijacionoj sigurnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/99) i Međunarodnim bazičnim standardima sigurnosti, uređuju se granice iznad kojih ne smiju biti izložena ozračenju lica mlađa od 18 godina, lica koja obavljaju poslove u vezi sa jonizirajućim zračenjem i ostalo stanovništvo.

Član 2.

Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju slijedeće značenje:

- **Granice doza jonizirajućih zračenja** (u daljem tekstu: granice doza), vrijednosti ekvivalentnih ili efektivnih doza jonizirajućih zračenja koje ne smiju biti prekoračene za pojedince, a nastale su od autorizovanih djelatnosti.
- **Ekvivalentna doza:** veličina  $H_{T,R}$ , određena kao:

$$T_{T,R} = D_{T,R} \cdot W_R$$

gdje je  $D_{T,R}$ , srednja apsorbovana doza u tkivu T od zračenja tipa R, a  $W_R$  je težinski faktor zračenja tipa R.

Kada je polje zračenja sastavljeno od raznih vrsta zračenja sa različitim vrijednostima  $W_R$ , ekvivalentna doza je:

$$T_R = \sum_k W_k \cdot D_{T,k}$$

Jedinica ekvivalentne doze je  $\text{Jkg}^{-1}$ , a naziva se sivert (Sv).

**Težinski faktor ( $W_R$ ) za različite vrste zračenja i energije**

Vrste zračenja	$W_R$
Fotoni, svih energija	1

Elektroni i mioni, svih energija		1
Neutroni energije	<10keV	5
	10keV do 100keV	10
	100 keV do 2 MeV	20
	2 MeV do 20 MeV	10
	>20 MeV	5
Protoni osim raspršenih, energije	> 2 MeV	5
Alfa čestice, fisioni fragmenti, teška jezgra		20

– **Efektivna doza:** veličina E definisana kao zbir umnožaka ekvivalentnih doza u tkivu T ( $H_T$ ) i odgovarajućeg težinskog faktora tkiva T ( $W_T$ ):

$$\bar{E} = \sum_T W_T H_T$$

Iz definicije ekvivalentne doze slijedi da je:

$$\bar{E} = \sum_T W_T \sum_{\epsilon} W_{\epsilon} D_{T,\epsilon}$$

Jedinica efektivne doze je  $\text{Jkg}^{-1}$ , a naziva se sivert (Sv).

### Težinski faktor (WT) za organe ili tkiva

Organ ili tkivo	WT	Organ ili tkivo	WT
Gonade	0.20	Jetra	0.05
Crvena koštana srž	0.12	Jednjak	0.05
Debelo crijevo	0.12	[titnjača]	0.05
Pluća	0.12	Koža	0.01
Stomak	0.12	Površina kosti	0.01
Mjehur	0.05	Ostalo	0.05
Dojka	0.05		

– **Vanjsko izlaganje:** izlaganje od izvora koji se nalazi izvan čovjekovog tijela;

– **Unutrašnje izlaganje:** izlaganje radioaktivnim materijalima poslije unosa u tijelo oralno, inhalacijom ili kroz kožu;

– **Nivo provjere:** vrijednost efektivne ili ekvivalentne doze ili unošenje radioaktivnih materija u organizam, iznad koje je potrebno dodatno ispitivanje.

### Član 3.

Registrant ili vlasnik licence koji obavlja autorizovanu djelatnost u vezi sa jonizirajućim zračenjima mora obezbijediti da:

- je djelatnost opravdana, što znači da korištenje zračenja daje korist koja je veća od procijenjene zdravstvene štetnosti prouzrokovane zračenjem,
- su mjere zaštite od zračenja optimizirane, što znači da pojedina izlaganja moraju biti toliko niska koliko je to razumno moguće dostići, uzimajući u obzir socijalne i ekonomske faktore,
- granice doza iz ovog pravilnika ne smiju biti prekoračene.

#### Član 4.

Granice doza utvrđene ovim pravilnikom se ne primjenjuju na:

- medicinska izlaganja;
- izlaganja lica koja svjesno i dobrovoljno (izvan njihovog zanimanja) pomažu pri njezi i brizi za pacijente pri medicinskom izlaganju,
- izlaganje dobrovoljaca koji učestvuju u medicinskim i biomedicinskim istraživačkim programima.

## II - GRANICE DOZA

### 1. Granice doza za lica mlađa od 18 godina

#### Član 5.

Granice doza za lica mlađa od 18 godina odnose se isključivo na lica koja se školuju za rad sa izvorima jonizirajućih zračenja, a koja ne smiju biti mlađa od 16 godina.

- Granice doza za ova lica data su u Tabeli broj 1.

**Tabela broj 1: Granice doza**

Radijaciona veličina	Granice doza (mSv/godina)
Efektivna doza	6
Ekvivalentna doza za očno sočivo	50
Ekvivalentna doza za kožu	150
Ekvivalentna doza za ruke, podlaktice, stopala i članke	150

### 2. Granice doza za radnike koji obavljaju poslove u vezi sa jonizirajućim zračenjima

#### Član 6.

Granice doza za radnike koji obavljaju poslove u vezi sa jonizirajućim zračenjima date su u Tabeli broj 2.

#### **Tabela broj. 2: Granice doza**

Radijaciona veličina	Granice doza (mSv/godina)
Efektivna doza	20
Ekvivalentna doza za očno sočivo	150
Ekvivalentna doza za kožu	500
Ekvivalentna doza za ruke, podlaktice, stopala i članke	500

#### Član 7.

Ako se vanjska i unutrašnja izlaganja dešavaju istovremeno, zbir doprinosa doza mora se primijeniti za poređenje sa granicama doza utvrđenih ovim pravilnikom.

Unutrašnje izlaganje prouzrokovano inhalacijom ili ingestijom radioaktivnih materijala mora biti procijenjeno u skladu sa metodologijom, parametrima i vrijednostima koji su sadržani u Međunarodnim bazičnim standardima za zaštitu od jonizirajućeg zračenja i za bezbjednost izvora zračenja - BSS. IAEA, Safety Series No. 115.

#### Član 8.

Ekvivalentna doza za kožu mora u poređenju sa granicama doza da bude evaluirana kao srednja ekvivalentna doza po površini od  $1 \text{ cm}^2$  bez obzira na veličinu eksponiranog područja.

#### 3. Granice doza za stanovništvo

#### Član 9.

Granice doza za stanovništvo date su u Tabeli broj 3.

#### **Tabela broj 3: Granice doza**

Radijaciona veličina	Granice doza (mSv/godina)
Efektivna doza	1
Ekvivalentna doza za očno sočivo	15
Ekvivalentna doza za kožu	50

#### Član 10.

Vrijednosti nivoa provjere jonizirajućih zračenja u toku jednog mjeseca iznosi 10% od vrijednosti godišnjih granica doza.

#### Član 11.

U slučaju da je vrijednost doze jonizirajućih zračenja u toku jednog mjeseca iznad vrijednosti iz člana 10., lice odgovorno za zaštitu od jonizirajućeg zračenja mora preduzeti sljedeće mjere:

- obavijestiti lice kod kojeg je prekoračenje registrovano;
- ispitati uzroke prekoračenja;
- preduzeti mjere za minimiziranje izlaganja radnika.

### III- PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

#### Član 12.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje primjena propisa kojima su bila uređena pitanja iz ovog pravilnika, a koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine do dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

#### Član 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u " Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 01-37-9031/04  
14. januara 2004. godine  
Sarajevo

Ministar  
**Tomo Lučić**, s. r.